خەلیفە عەمر موسا پاسەوانی عێڕاقی عەرەبییە..!!!

ئەندازیار. کەمال غەریب ک.

2005-09-12

کورد زۆر هەوڵیدا لە کاتی داڕشتنی دەستوری دەوڵەتی عێڕاقدا ، ناسنامەی دەوڵەتی عێڕاقی عەرەبی(کە زیاتر لە 1400 ساڵە بە تەواویی و بە خەستی عەرەبییە).بشێوێنێت بە جۆرێک کە هیچ نەبێت خەستی عێڕاقی عەرەبی کاڵبکاتەوە یان بە نازی ووشەی ژێر پەچەوە بیشارێتەوە ، نەتەوەی کورد و نیشتمانەکەی دوای جەنگە خوێناوییە سەرکووتکەرییەکەی خەلیفە عومەری کوری خەتاب ، لکێنرا بە کلکی ئەو عێراقەی ئەمرۆوە، تا ئەمرۆش وەک سیاسەت کورد شەرم ئەکات بلێت عێڕاقی نیم (گەر مارەش بکرانایە بە شەرع و ڕێسا ئەو مافەمان هەبوو کە داوای جیابوونەوە بکەن ، تا ببن بە سەروەری خۆیان و لە ژێر دەستی مێردی زاڵمی عەرەب ڕزگارمان بێت) دیارە ئەمە دەردێکی 1400 ساڵەییە و کاریگەرییە دەروونییەکانی لە ئایدۆلۆژیایی ئیسلام بە دوور نیە ، هەر بۆیە بووە بە پەردەی ئەو شەرمە تاڵە و زمانی لە گۆ بردووین . دەسەڵاتی داپڵۆسێنەری عەرەبی هەر لە یەکەم ساتی هاتنی پۆستاڵەکانی عومەرەوە و بەکۆلۆنیالیکردنی نیشتمانی کورد تا دوا ساتی دەسەڵاتی سەدامی عەرەبی ، هیچ دەرێخیەکیان نەکرد لە هەموو جەنگە دڕندەییەکانیان بەرامبەر بە پیر و مناڵ و پەککەوتەی کورد لە شمشیری کولەوە ملی کوردیان پێ بڕی تا چەکی سەردەم .ئەمڕۆش خەلیفە جەعفەری سەرۆک وەزیران ئەوەی بۆیان ناکرێت بە چەکی دەستیان بە چەکی زمانیان ئەیکەن. لەم دەستورە ڕەشەدا کورد نەیتوانی خۆی فەرزکات و بناسێنێت (بە دوو ووشە) کە وەک نەتەوەیەک کە پێی بلێن کورد و نیشتمانەکەی کە پێی بلێن کوردستان واتە ناسنامەی خۆی کرد بە فیدای ئەو عێڕاقەی کە پێی نەوترێت عەرەبییە ، هاتن چەندەها واژە و دەستەواژەیان نوێیان داتاشی هەر لە ئەلفەوە تا زێد بەڵام کۆتاییەکەی بەوە هات کە عێڕاق وولاتێکی ئیسلامییە و یەکەم دامەزرێنەری کۆمەڵەی وولاتە عەرەبەکانە(باشە گەر عێڕاق عەرەبی نەبێت چۆن ئەبێت بە دامەزرێنەری لیگەی عەرەبی ، یان گەر عێڕاق عەرەبی نەبێت چۆن ئەبێت بە یەکەم دامەزرێنەری یان چۆن ئەندامێتی قبووڵ ئەکرێت ..؟؟ کەچەڵ حەسەن یان حەسەن کەچەڵ یانی حەسەن کەچەڵە. ئەو خەونەی کورد کە پۆزی پێوە لێئەدا کە گوایە گەلی عەرەبی عێڕاق بەشێکە لە نیشتمانی عەرەبی { گوایە کوردی عێڕاقیش لەوە دنیا ئەبێت بە شێک لە نیشتمانی کوردستان }، زۆر بەداخەوە بەرگەی یەک پەنجەی شایەتومانی خەلیفە عەمر مووسایان نەگرت ، ئەم بەندەش هەرەسی هێنا ، وەک هەرەسە یەک لە دوایی یەکەکانی بەندەکانی تر . بێدەنگی خەلیفە عەمر موسای ئەمرۆ دوای ئەو کەفو کوڵەی میدیاکانی پڕ کرد ، پلەی رازی بوونیی بە دیار ئەخات لە گەڕانەوەی عێڕاق بۆ باوەشی عەرەبستانی گەورە و ،توانیان عێڕاق بە پەنجە مۆری کورد بکەنەوە بە عێڕاقێکی دانەپچڕاو لە ئیشتمانی عەرەب .(هەر ئەو عێڕاقەی کورد دوایی ڕمانی 80 ساڵە دروستی کردەوە) ئەوەی لەو دەستوورەدا ماوە کوردی عێڕاقی پۆزی پێوە لێبدات زمانی کوردییە کە وەک زمانی عەرەبی دوو زمانی ناسراو و دانپیانراون ، بەڵام ئەوەش هەیە لەم عێڕاقەدا هیچ عەرەبێک ، ئیجبار ناکرێت فێری زمانی کوردی بێت(گەر فێری نەبن چ حسابێکی بۆ دەکەن) ،

بۆیه پێش له پێگرتنی ئهم بهنده یاساییه ، خۆی خۆی له باربردووه.* مافی چارەی خۆنوسین بۆ گەلی کورد که گوایه ئێمەو مانان بوختانی بۆ دەکەین ، که نه هاتووه بەلاّم گوایه له دیباجەدا هاتووه حەز ئەکەم ئەوەنده بێژم که دیباجه داڕشتنی پێشەکی هەر ڕۆمانێکه یان پەرتوکێکه بۆ میکیاچ کردنی ناوەرۆکەکەی ، بەلاّم ناتوانێت ببێت به کرۆکی ڕۆمانەکه ، هەر بۆیه گەر عەرەبەکان خوازیاری ئەو مافه بوونایه ، دەبوایه له بڕگەیەکی دەستوردا باسیان لێبکرایه تا ببێت به یاسا له ناو دەستووردا تا گەر حەزیان لێبوو بچەسپێندرێت .* سنووری کوردستان نەک باسی له سەر نەکراوە ، بەڵکو ووشەی کوردستان خۆی قەدەغەیە ، ئیتر چۆن باسی سنووری کوردستان دەکرێت. { ئەوەی پەنجەی بۆ درێژکراوە ، سنووری پارێزگاکانه هەر وەک نەجەف و ڕوومادی و سلێمانی } ئەمە ئەوەیه که مامۆستا مەسعوود محەمەد باسی دەکات : ئەڵێت کابرایەک بەشی نیو خانوویەکی دەبێت لەگەڵ کابرایەکی تردا واته به شەریکایەتی ، دێت بەشی خانووەکەی دەفرۆشێتەوە به کابرایەکیتر ، هاوڕێکانی گاڵتەی پێدەکەن ، که بۆ هێنده دەبەنگ بووە ، ئەو نێوە خانووەی له دەست خۆیداوە ، ئەویش له وەلاّمدا دەڵێت ئێوە هیچ له دنیای قازانج تێناگەن ، گەر ئاقڵ بوونایه دەتانزانی من ئەو بەشه خانووەم فرۆشتەوە تا بەشەکەی تری پێبکڕم....!!!!

کوردێش گەر ناسنامەی ئەو سێ شارەی له دەست نەدایه و دەسەلاّتێکی دەستپاکیان دروستبکردایه دوور له مشەخۆریی وگەندەڵیو گیرفان پڕکردن، و نەبوایه به عێراقی و تێکەڵی عێراقیەکەی عومەری کوڕی خەتاب نەبونایه ، و ئەو سنووره کۆنەی هێڵی 36 ی بگواستایەوە بۆ 35 و ناوچه تازه ڕزگارکراوەکان و بینپاراستایه ، ئەیتوانی ببن به خاوەنی سنوورەکان ؟ [هەر لەبەر ئەوەی کورد لەهەموو هەلومەرجه سیاسییەکاندا دەوڵەت بوون ، تەنها دانیان پیادا نەنرابوون ،ناسینیشیان وەک دانپیانانێکی سیاسی يەك گۆڕم و پاڵ و ڕەشەبایی نێودەوڵەتی دەویست] ، و تەنانەت شەرعییەت به بوونی خۆی بدات وەک خاوەنی کێشەیەکی سیاسی کورد که نیشتمانەکەی کوردستانه ، دوایی به هۆی داڕشتنی دەستوورێکی کوردستانی ، ئەیتوانی به ئاسانی شەری کۆنفێدڕاڵی ببەنەوە له عێراقییەکان و له ئەمریکاش ، به دەنگدان و خۆپێشاندان و ڕیفەرندۆمی ڕاستگۆیانه ،(نەک ئەو ڕیفەرندۆمەی گاڵته جاڕی بوو به خەڵکی کورد.) بیسەلمێنێت که کورد چیتر ناتوانێت و نایەوێت لەگەڵ عەرەبدا بژیو عێراقی بوونیشی پێ قبوول نییه هۆکارەکەشی ڕوونه و زۆر ئاشکرایه بۆ هەموو جیهان؟؟ که کورد بەچی ڕوویەکەوە لەسەر مێز لەگەڵ ، بەعسییه سوونیەکان و شیعەکان ووتووێژ بکات و سیمای ڕەشتان ببینێ ،دوایی یەک رووبار خوێن و شارێک یەسقان و پروسکی خەڵکی ئەنفالکراو و شەهیدکردنی چەندەها شار و گوند و شارۆچکه به چەکی کۆمەڵ کووژ...ئەمە داوای ڕەوای خەڵکی زوڵم لێکراوی کورده .ئەمەش گەورەترین هەنگاو بوو بەرەو سەربەخۆیی پله به پلەیی..! تا بتوانین له ماڵی خۆماندا کرێچی عەرەبەکان نەبین..!

ئەوەی جێی سەرنجه لەم بەرکوڵەی دەستووردا : مافی میوانه تورکمانەکان ، که له گەرای داگیرکەری توورک زیاتر نین {که وەک مۆڵگای کۆلۆنییالی خۆیان سەپاند به سەر خاکی کوردا } دەتوانم بڵێم له ڕووی دەستوورییەوە بوونی سیاسیان بەر چاوتره که سی جار ناویان هاتووه گەر 4000 شار و شارۆچکه و گوندی کوردی خامۆشکران و لەسەر نەخشەسڕانەوە ، ناوی تاقه یەکێکیان نەهاتووە بەلاّم ناوی گوندی بەشیری تورکمان لەره به ڕێزو ستایشەوە هاتووە.لەمەش زیاتر له داهاتوودا داشی سیاسیان سوارتر ئەبێت ، له بەر ئەوەی ئێمه خۆمان به خاوەنی سەروەری نەتەوە و خاکەکەمان نازانین ..؟؟